

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list CG“, broj 77/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od.....2012. godine, donijela je

**ODLUKU O OBJAVLJIVANJU
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE
I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE
O USLOVIMA PUTOVANJA DRŽAVLJANA DVIJE ZEMLJE**

Član 1

Objavljuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dvije zemlje, potpisan u Briselu 19. aprila 2012. godine, u originalu na crnogorskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ove odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

**SPORAZUM
IZMEĐU
VLADE CRNE GORE
I
VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE
O USLOVIMA PUTOVANJA DRŽAVLJANA DVIJE ZEMLJE**

Vlada Crne Gore i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu „Strane“);

Vođene načelima međunarodnog prava i prijateljskim odnosima između dvije države, kao i načelima Završnog akta Konferencije o bezbjednosti i saradnji u Evropi i Pariške povelje za novu Evropu,

U želji da unaprijede saradnju i prijateljske odnose a sa ciljem da olakšaju putovanja za državljane dvije države;

Sporazumjele su se o sljedećem:

Član 1

Državljeni obje Strane mogu ulaziti na teritoriju druge Strane bez vize pod uslovom da imaju važeći pasoš ili važeću biometrijsku ličnu kartu na bilo kom graničnom prelazu koji je otvoren za međunarodni saobraćaj i boraviti na toj teritoriji do tri mjeseca u periodu od šest mjeseci od dana prvog ulaska.

Državljeni obje Strane koji namjeravaju da borave više od tri mjeseca u periodu od šest mjeseci od dana prvog ulaska na teritoriju druge Strane podnose zahtjev za regulisanje svog boravka na način koji je definisan odgovarajućim pravnim propisima odnosne Strane.

Za procedure koje su predviđene stavom 2 ovog člana ne naplaćuje se naknada.

Član 2

U skladu sa nacionalnim pravnim propisima, važeći pasoš za državljane Crne Gore je: pasoš, službeni pasoš, diplomatski pasoš, pasoš za hitne slučajeve i pomorska knjižica sa važećom vizom.

U skladu sa nacionalnim pravnim propisima, važeći pasoši za državljane Republike Makedonije su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, kolektivni pasoš, pasoš za hitne slučajeve i pomorska knjižica sa važećom vizom.

Član 3

Strane obavještavaju jedna drugu bez odlaganja a ne kasnije od petnaest (15) dana nakon potpisivanja ovog Sporazuma diplomatskim putem o promjenama koje se tiču uslova ulaska, boravka i izlaska državljana obje Strane.

Član 4

Državljeni obje Strane, za vrijeme svog boravka na teritoriji druge Strane, poštuju zakone i druge propise druge Strane.

Član 5

U skladu sa svojim pravnim propisima, svaka Strana zadržava pravo da odbije ulazak ili okonča boravak državljanina druge Strane na svojoj teritoriji.

Član 6

Državljeni Strana koji izgube svoj važeći pasoš ili biometrijsku ličnu kartu na teritoriji druge Strane mogu da napuste teritoriju druge Strane sa pasošem izdatim od strane diplomatske ili konzularne misije svoje države.

Član 7

Svaka strana može, iz razoga definisanih nacionalnim pravnim propisima kao i iz razloga bezbjednosti ili zaštite javnog zdravlja, u cjelini ili djelimično suspendovati djelovanje odredbi Sporazuma i o tome obavještava drugu Stranu diplomatskim putem bez odlaganja.

Suspendovanje Sporazuma kao i njegovo ponovno djelovanje stupaju na snagu danom prijema obavještenja, kao što je predviđeno u stavu 1 ovog člana.

Član 8

Strane razmjenjuju uzorke svih vrsta pasoša i biometrijskih ličnih karti u roku od trideset (30) dana prije stupanja ovog Sporazuma na snagu.

U slučaju izmjene ili ukidanja postojećih pasoša ili biometrijskih ličnih karti ili uvođenja novih vrsta pasoša ili biometrijskih ličnih karti, Strane na odgovarajući način dostavljaju uzorke istih i obavještavaju drugu Stranu o izmjenama i uslovima njihovog korištenja.

Član 9

Ovaj Sporazum se zaključuje na neograničeni vremenski period.

Svaka Strana može da okonča ovaj Sporazum dostavljanjem pisanog obavještenja drugoj Strani diplomatskim putem. U tom slučaju, Sporazum prestaje da se primjenjuje trideset (30) dana nakon prijema takvog obavještenja.

Član 10

Ovaj Sporazum podliježe ratifikaciji u skladu sa odnosnim nacionalnim pravnim propisima svake Strane i stupa na snagu trideset dana (30) od dana prijema posljednjeg obavještenja kojim Strane obavještavaju jedna drugu da su nacionalne pravne procedure za stupanje na snagu ovog Sporazuma ispoštovane.

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Sporazum o ukidanju viza između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije, potpisan 3. jula 1997. godine, prestaje da važi.

Potpisano u Briselu na dan 19. april 2012. godine, u dva originalna primjerka, pri čemu je svaki primjerak na crnogorskom, makedonskom i engleskom jeziku, a svi tekstovi su jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, tekst na engleskom jeziku je mjerodavan.

Za Vladu
Crne Gore
Milan Roćen, s.r.

Za Vladu
Republike Makedonije
Nikola Poposki, s.r.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____
Podgorica, _____

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Dr Igor Lukšić